



Republic of Botswana

Ministry of Health and Wellness

GO EMELANA LE MAIKUTLO A A KWA TLASE MO NAKONG YA COVID 19

**Go siame go utlwa bothoko, go nna le maikutlo a a wetseng kwa tlase,
go tlhakathakana, go tshoga le go tenega ka nako ya seemo se se sa iketlang.**

- Buisana le batho ba o ba tshephang
- Ikgolaganye le ba o ba ratang ka go ba leletsa, go romela molaetsa le go dirisa maranyane a mangwe.
- Dira ditiro tse di tla bayang botsogo jwa gago mo seemong se se itekanetseng: ja dijo tse di tshwanetseng, nna le nako ya go robala sentle, o bo o itshidile mmele.
- O seka wa dirisa motsoko, bojalwa le ditagi go leka go ritibatsa maikutlo a gago.
- Batla dintlha tsa nnete. Fokotsa nako e o e tsayang o reeditse kgotsa o bala le go lebelela dikgang tse di ka go tshwenyang mo maikutlong.
- Dirisa maitemogelo a a kileng a go berekela mo nakong e e fetileng fa o ne o na le seemo sa pitlagano go go thusa go laola maikutlo a gago mo nakong e ya go tthagoga ga mogare wa corona.
- Fa o utlwa o palelwa ke go laola seemo sa gago bua le mogakolodi kgotsa leletsa COVID-19 Call Centre mo 16649.

Ministry of Health & Wellness
COVID-19 Call Centre 16649

Vision: A Healthy Nation by 2023

Values: Customer Focus, Botho, Timeliness, Equity, Teamwork, Accountability.

